



СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА
ПАРТИЈА ЦРНЕ ГОРЕ
КЛУБ ПОСЛАНИКА



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	18.03	20 13	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/13-53		
VEZA:			
EPA:			
SKRAĆENICA:			PRILOG:

На основу члана 187 и 188 Пословника Скупштине Црне Горе, Влади Црне Горе, односно министру економије, Владимиру Каварићу упићујем следеће:

ПОСЛАНИЧКО ПИТАЊЕ:

Зашто Влада Црне Горе и поред бројних најава, ни након скоро шест година од приватизације, није ништа урадила како би дошло до покретања производње у беранском Руднику мрког угља и каква је даља судбина овог, некада успјешног привредног колектива?

Ко је крив за стање у коме се данас налази ово предузеће и каква је судбина више од тридесет радника Рудника мрког угља који раде на његовом одржавању?

Одговор тражим и у писаној форми.

ПОСЛАНИК
Др Милорад Бакић



Crna Gora
Ministarstvo ekonomije



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	29. 05. 20 13. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/13-53/2
VEZA:	
EPA:	
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Broj: 01-95/5

Podgorica, 20.03.2013.godine

SKUPŠTINA CRNE GORE
g-din mr Damir Davidović, generalni sekretar

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Gospodin Milorad Bakić, poslanik Skupštine Crne Gore, postavio je ministru ekonomije, dr Vladimiru Kavariću, sljedeće poslaničko pitanje

“Zašto Vlada Crne Gore i pored brojnih najava, ni nakon skoro šest godina od privatizacije, nije ništa uradila kako bi došlo do pokretanja proizvodnje u beranskom Rudniku mrkog uglja i kakva je sudbina ovog, nekada uspješnog kolektiva?” Ko je kriv za stanje u kojem se danas nalazi ovo preduzeće i kakva je sudbina više od trideset radnika Rudnika mrkog uglja koji rade na njegovom održavanju?”

Na postavljeno poslaničko pitanje daje se sljedeći

ODGOVOR

Vlada Crne Gore – Ministarstvo za ekonomski razvoj i Akcionarsko društvo Rudnik uglja „Ivangrad“ iz Berana - u stečaju su dana 21.09.2007.godine zaključili Ugovor o produženju prava na eksploataciju i istraživanje mrkog uglja na ležištu „Petnjik“, Opština Berane.

Prije nego što je Ugovor o produženju prava zaključen, stečajni upravnik Rudnika uglja „Berane“ je u skladu sa zakonskom procedurom izvršio prodaju imovine Rudnika, kompaniji DOO „Balkan Energy“ iz Podgorice.

Koncesionim ugovorom je predviđeno da, nakon isplate kupoprodajne cijene iz ugovora o prodaji Rudnika, prava eksploatacije iz koncesionog ugovora prelaze na kupca imovine Rudnika, kompaniju DOO "Ballkan Energy" – Podgorica.

S obzirom da je kupac imovine Rudnika uglja „Berane“, DOO „Balkan Energy“ isplatilo cijenu iz ugovora o prodaji u iznosu od 2.100.000,00€, iz čega su namirena prethodna potraživanja prema Rudniku, sva prava i obaveze iz koncesionog ugovora su prešla na DOO "Balkan Energy".

Tvrdnji da je Rudnik bio uspješan privredni kolektiv ne ide u prilog činjenica da i prije "ulaska" DOO "Balkan Energy" u Rudniku nije bilo proizvodnje, odnosno da je posljednja proizvodnja ostvarena u 2002.godini, 5 godina prije nego što će DOO "Balkan Energy" preuzeti Rudnik, i to u iznosu od 48.000 tona. Radi poređenja, Rudnik uglja AD Pljevlja godišnje proizvodi oko 1,2 miliona tona uglja. Takođe, u prilog tezi da se nije privatizovao "uspješan privredni kolektiv", stoji i činjenica da je prije konačne prodaje bilo 10 neuspješnih javnih oglašavanja.

Naravno, nesporno je da od momenta preuzimanja Rudnika od strane DOO "Balkan Energy" nije bilo proizvodnje uglja. Ova činjenica je od strane koncesionara pravdana nemogućnošću da nađe tržište na kojem će izvršiti plasman, visokom cijenom proizvodnje koja je prouzrokovana jamskim načinom eksploatacije, ali i velikom udaljenošću Rudnika od potencijalnog tržišta. Proizvodna cijena uglja iz ovog rudnika je procijenjena na 65 eura/t, što je čini nekomercijalnom a posebno kada se ima u vidu neophodnost finansijskih ulaganju u sam proces proizvodnje.

Svi navedeni aspekti su uticali na to da planirana proizvodna cijena uglja bude visoka, što onemogućava konkurentnost njegove prodajne cijene na tržištu, a pogotovo kada se uzme u obzir okruženje kao što je Kosovo ili Srbija, gdje se može naći ugalj po znatno nižim cijenama.

I sam koncesionar je, uvidjevši sve negativne aspekte svog poduhvata, bio spreman da raskine ugovor o koncesiji. Stoga su javno uputili poziv svim zainteresovanim kupcima da će im prenijeti pravo svojine u Rudniku za 1 euro, uz obavezu preuzimanja 28 zaposlenih u Rudniku. Niko se nije javio na upućeni poziv. Takođe, treba imati u vidu da je DOO "Balkan Energy" svo ovo vrijeme isplaćivao plate zaposlenim u kompaniji iako nije bilo proizvodnje, i time permanentno povećavao svoj finansijski gubitak.

U međuvremenu, Ministarstvo ekonomije je pokrenulo inicijativu ka Rudniku uglja AD Pljevlja, sa željom da Rudnik uglja Berane, ako za to postoje uslovi, nastavi da posluje kao sastavni dio ove kompanije. Stručne službe Rudnika uglja Pljevlja su izradile presjek stanja u Rudniku Berane i opravdanosti spajanja ove dvije kompanije, međutim do ovog momenta još uvijek nijesmo dobili zvanični odgovor iz Rudnika uglja Pljevlja na našu inicijativu.

Bez obzira na to šta će biti odgovor Rudnika uglja AD Pljevlja, Ministarstvo ekonomije je otvoreno za sve korisne predloge koje bi dovele do pokretanja proizvodnje u Rudniku uglja Berane.

MINISTAR

dr. Vladimir Kavarić